



Swobo ya u difhelela



Kedibone Tladi





Phuluso na Phambano vha khou sedza
zwiliwa khabodoni.

A hu na zwa u la.





Vha humbula nga ha maano a u ita zwa u la.



Vha ya murahu ha nn̄du, vha sedza miroho ngadeni.





Ee, miroho yo vhibva.

Miroho yo lugela mivhili yashu.



Vhana vha khou tshina musi vha tshi khou ka
miroho.

Phuluso a ka maṭamatiṣi.





Phambano u khou tshina musi Phuluso a tshi
khou ka małamat̄isi.



Phambano a tupula madabula.





Phuluso u khou tshina musi Phambano a tshi
khou tupula madabula.



Phuluso a tupula nyala.

Phambano u khou tshina musi Phuluso a tshi
khou tupula nyala.





Phambano na Phuluso vha khou bika swobo
ya miroho.

Vhuvhili havho vha na vhudele, vho phumula
na ḥafula.



Vha dzula fhasi vha diphina nga swobo ya
miroho.

